

# L'AUBRE DE LA CAMBA TORTA

Difu garda aquel que l'a plantat l'ambre de la camba torta,  
que sens aquel ieu serai mort, l'aiga m'auria poirit lo cors

Al prep de ieu me val melhor una cantina qu'una filha  
una cantina la beuriái apuei ma mia t'aimariái.

Ma maire quand m'auratz perdu me cal pas cercar a la gleisa.  
Cal anar drec al cabaret, aqui bonlèu me traparatz, redde i serai coma un piquet.  
(drec) (ubti)

ma maire quan ieu serai mort, m'enteraratz dins una cava.  
los pès vinats a la paret e lo cap jas lo robinet.

*in de*

*2. estym*

*in re*

*in mv*

*in ta*

*2<sup>o</sup> stem  
inndo*

*in 22*

*in mi*

*mf*

Chords and notes written on the staves:

- Staff 1: C, G, C, Dm, G, Dg, G, Dm, g, G7, Dm
- Staff 2: C, G, Dm, g, C, G, Dm, G, G7, Dm
- Staff 3: D, A, D, Em, A, Ea, A, Ea, A7, Em
- Staff 4: D, A, Em, a, D, A, E, a, A7, Em
- Staff 5: E, B, E, F#m, B, F#bB, F#b, B7, F#m, E, B, F#b, E/B, B, E

### **L'aubre de la camba tòrta.**

**Dieu garda aquel que l'a plantat l'aubre de la camba tòrta,  
que sens aquel ieu serai mòrt, l'aiga m'auriá poirit lo còrs.**

**Al prèp de ieu me val melhor una cantina qu'una filha.  
Una cantina la beuriái apuei ma mia t'aimariái.**

**Ma maire quand m'auretz perdu me cal pas cercar a la  
gleisa.**

**Cal anar drech al cabaret, aquí benlèu me traparetz,  
redde i serai coma un piquet.**

**Ma maire quan ieu serai mòrt, m'enteraretz dins una cava,  
los pès virats a la paret e lo cap jos lo robinet.**

Dieu garde celui qui a planté l'arbre à la jambe tordue, sans lequel je serais mort, l'eau m'aurait pourri le corps.

Auprès de moi, mieux vaut une bouteille qu'une fille. Une bouteille, je la boirai puis ma belle je t'aimerai.

Ma mère quand vous m'aurez perdu, il ne faudra pas me chercher à l'église. Il faudra aller droit au bistrot ; là peut-être vous me trouverez, j'y serai raide comme un piquet.

Ma mère quand je serai mort, vous m'enterrerez dans une cave, les pieds au mur et la tête sous le robinet.